

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

This semi-annual management report of fund performance contains financial highlights but does not contain the complete semi-annual or annual financial statements of the investment fund. You can get a copy of the semi-annual or annual financial statements at your request, and at no cost, by calling 1-800-792-9355, by writing to us at CI Investments Inc., 15 York Street, Second Floor, Toronto, ON, M5J 0A3 or by visiting our website at www.ci.com or SEDAR at www.sedar.com.

Securityholders may also contact us using one of these methods to request a copy of the investment fund's proxy voting policies and procedures, proxy voting disclosure record, or quarterly portfolio disclosure.

RESULTS OF OPERATIONS

The Fund's net assets decreased by \$9.3 million to \$98.3 million from March 31, 2023 to September 30, 2023. The Fund had net redemptions of \$8.7 million during the period. The portfolio's performance decreased assets by \$0.4 million. The Fund paid distributions totalling \$0.2 million. Series A shares returned -0.8% after fees and expenses for the six-month period ended September 30, 2023. Over the same time period, the Fund's benchmark returned -1.2%. The benchmark is a combination of the FTSE Canada Universe Bond Total Return Index - 40%, the MSCI ACWI Total Return Index - 30% and the S&P/TSX Composite Total Return Index - 30% (the Benchmark or the Index).

The performance of the Fund's other Series is substantially similar to that of Series A shares, except for differences in the structure of fees and expenses. For the returns of the Fund's other Series, please refer to the "Past Performance" section.

The following commentary pertains to the results of operations of the CI Canadian Balanced Fund (the Underlying Fund).

Global financial markets continued to adapt to higher interest rates over the period, as well as stronger-than-expected economic growth, particularly in the United States. The duelling impact of resilient economies with higher interest rates produced moderate returns for many equity markets.

Within Canada, the impact of inflation and higher interest rates continued to make its way through the economy. Canadian borrowers' interest burden grew, affecting key economic indicators, such as retail sales and unemployment rates. While there was no significant weakness, the slowdown was apparent and contributed to a moderate decline in many Canadian equities, as measured by the S&P/TSX Composite Index. Inflationary pressures caused the Canadian bond index to record a small decline as well.

The Underlying Fund slightly outperformed its benchmark for the period. An overweight allocation to equities and underweight exposure to fixed income also contributed to the Underlying Fund's performance. Within fixed income, an overweight exposure to investment-grade bonds contributed to the Underlying Fund's performance.

Underweight exposures to the information technology, consumer discretionary and communication services sectors detracted from the Underlying Fund's performance. Currency hedging detracted from the Underlying Fund's performance as the Canadian dollar declined. The largest individual detractors from the Underlying Fund's performance were holdings in Wheaton Precious Metals Corp., MasTec Inc. and TELUS Corp. Wheaton Precious Metals Corp. was negatively affected by struggling gold prices in the higher interest rate environment. MasTec Inc. was impacted by a reduction in its construction backlog and concerns that growth expectations would not be met. TELUS Corp. was negatively impacted by rising interest rates and a reduction in its 2023 forecast relating to its TELUS International and TELUS Health businesses.

We added new positions in Restaurant Brands International Inc., Stantec Inc., MasTec Inc. and Entergy Corp. Holdings in TC Energy Corp., Jamieson Wellness Inc., Arista Networks Inc. and MDA Ltd. were eliminated from the Underlying Fund.

Overall, the Fund slightly outperformed its benchmark for the period.

RECENT DEVELOPMENTS

Looking forward, we expect economic growth to slow in most developed markets, but do not expect a steep recession. Inflation has remained persistent, although we are seeing signs that this will moderate in the medium term. Wage pressures are likely to continue as workers and consumers seek to achieve real wage growth against inflation. Overall, this speaks to a moderate outlook for market returns overall, with uncertainty around each of the drivers of equity market outperformance: valuation expansion or earnings growth. While interest rate increases are likely to moderate, economic and inflationary conditions are unlikely to lead to large-scale interest rate cuts.

Given this backdrop, the Underlying Fund has an overweight exposure to equities, with a tilt toward value-oriented sectors, such as financials and energy. We reduced the Underlying Fund's consumer-oriented exposure as we expect consumers to cut back on discretionary spending amid higher interest rates.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

Within fixed-income markets, central banks are dealing with persistent inflation at the same time as a downturn in economic activity. Interest rates are likely to stay higher for longer to tame inflation, which could cause an economic slowdown in the near future. We do believe that interest rate increases should be moderate going forward because of the lagged impact of higher borrowing costs feeding into consumer and corporate behaviour. We have positioned the Underlying Fund with an overweight exposure to credit and a moderately overweight duration positioning, the latter to help reduce the Underlying Fund's risk.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Manager, Portfolio Advisor and Registrar

CI Investments Inc. is the Manager, Portfolio Advisor and Registrar of the Fund. CI Investments Inc. is a subsidiary of CI Financial Corp. The Manager, in consideration for management fees, provides management services required in the day-to-day operations of the Fund. The Manager bears all of the operating expenses of the Fund (other than taxes, borrowing costs and new governmental fees) in return for an administration fee.

Management fee and administration fee rates as at September 30, 2023, for the Series/Class or for each of the Series/Classes, as applicable, is/are shown below:

	Annual management fee rate (%):	Annual administration fee rate (%):
A Shares	2.000	0.20
AT5 Shares	2.000	0.20
AT8 Shares	2.000	0.20
E Shares	1.850	0.15
EF Shares	0.850	0.15
EFT5 Shares	0.850	0.15
EFT8 Shares	0.850	0.15
ET5 Shares	1.850	0.15
ET8 Shares	1.850	0.15
F Shares	1.000	0.20
FT5 Shares	1.000	0.20
FT8 Shares	1.000	0.20
I Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT5 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT8 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
O Shares	Paid directly by investor	0.15
OT5 Shares	Paid directly by investor	0.15
OT8 Shares	Paid directly by investor	0.15
P Shares	Paid directly by investor	0.20
PP Shares	Paid directly by investor	0.15
PT5 Shares	Paid directly by investor	0.20
PT8 Shares	Paid directly by investor	0.20
Y Shares	0.850	0.18
Z Shares	1.850	0.15

The Manager received \$0.8 million in management fees and \$0.1 million in administration fees for the period.

Management Fees

Approximately 26% of total management fees were used to pay for sales and trailing commissions. The remaining 74% of management fees were used to pay for investment management and other general administration.

Related Fund Trading

Related fund trading occurs when a Fund purchases or sells units/shares of another Fund managed by the Manager. During the period/year ended September 30, 2023, the Fund engaged in related fund trading or held position(s) in related fund(s) at the end of the period/year.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

Independent Review Committee

The Manager, in respect of the Fund, received the following standing instructions from the Independent Review Committee (IRC) with respect to related party transactions:

The applicable standing instructions require, amongst others, that related party transactions be conducted in accordance with the Manager's policies and procedures and applicable law and that the Manager reports related party transactions periodically to the IRC and advise the IRC of any material breach of such policies. The Manager's policies and procedures require that investment decisions in respect of related party transactions (a) are free from any influence by an entity related to the Manager and without taking into account any consideration relevant to an entity related to the Manager; (b) represent the business judgment of the Manager, uninfluenced by considerations other than the best interests of the Fund; (c) do not exceed the limitations of the applicable legislation; and (d) achieve a fair and reasonable result for the Fund.

Except as otherwise noted above under Related Party Transactions section, the Fund was not a party to any related party transactions during the period/year ended September 30, 2023. If the Fund invested in related party transactions, it relied on the IRC's standing instructions regarding related party transactions during this reporting period/year.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following table/tables shows/show selected key financial information about the Fund and is/are intended to help you understand the Fund's financial performance for the six period(s)/year(s), as applicable.

Net Assets per Share (\$) *	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown	
	Net assets at the beginning of period/year	Realized gains (losses) for the period/year			Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends		
		Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year									
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
A Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾													
Commencement of operations July 28, 2006													
Sept. 30, 2023	10.71	-	(0.13)	0.02	0.03	(0.08)	-	-	-	-	-	10.62	
Mar. 31, 2023	11.73	0.26	(0.27)	-	(0.67)	(0.68)	-	(0.23)	(0.10)	(0.04)	(0.37)	10.71	
Mar. 31, 2022	11.37	0.20	(0.29)	1.15	(0.07)	0.99	-	(0.17)	(0.45)	-	(0.62)	11.73	
Mar. 31, 2021	9.25	0.24	(0.26)	0.10	2.31	2.39	-	(0.20)	(0.04)	-	(0.24)	11.37	
Mar. 31, 2020	10.17	0.44	(0.26)	(0.83)	(0.06)	(0.71)	-	(0.07)	(0.19)	-	(0.26)	9.25	
Mar. 31, 2019	11.25	0.16	(0.27)	0.26	(0.98)	(0.83)	-	(0.04)	(0.24)	-	(0.28)	10.17	
AT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾													
Commencement of operations September 28, 2007													
Sept. 30, 2023	4.33	-	(0.05)	0.01	-	(0.04)	-	(0.07)	(0.03)	(0.01)	(0.11)	4.19	
Mar. 31, 2023	5.02	0.11	(0.11)	-	(0.29)	(0.29)	-	(0.25)	(0.12)	(0.04)	(0.41)	4.33	
Mar. 31, 2022	5.11	0.08	(0.13)	0.49	-	0.44	-	(0.07)	(0.19)	(0.26)	(0.52)	5.02	
Mar. 31, 2021	4.38	0.11	(0.12)	0.04	1.08	1.11	-	(0.09)	(0.02)	(0.25)	(0.36)	5.11	
Mar. 31, 2020	5.06	0.20	(0.13)	(0.39)	0.02	(0.30)	-	(0.03)	(0.09)	(0.25)	(0.37)	4.38	
Mar. 31, 2019	5.91	0.08	(0.14)	0.14	(0.51)	(0.43)	-	(0.02)	(0.12)	(0.30)	(0.44)	5.06	
AT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾													
Commencement of operations September 28, 2007													
Sept. 30, 2023	2.63	-	(0.03)	-	0.01	(0.02)	-	(0.07)	(0.03)	(0.01)	(0.11)	2.50	
Mar. 31, 2023	3.16	0.07	(0.07)	-	(0.18)	(0.18)	-	(0.21)	(0.10)	(0.04)	(0.35)	2.63	
Mar. 31, 2022	3.31	0.05	(0.08)	0.31	-	0.28	-	(0.05)	(0.12)	(0.27)	(0.44)	3.16	
Mar. 31, 2021	2.93	0.07	(0.08)	0.03	0.71	0.73	-	(0.06)	(0.01)	(0.27)	(0.34)	3.31	
Mar. 31, 2020	3.49	0.14	(0.08)	(0.27)	(0.01)	(0.22)	-	(0.02)	(0.06)	(0.27)	(0.35)	2.93	
Mar. 31, 2019	4.22	0.06	(0.10)	0.09	(0.37)	(0.32)	-	(0.01)	(0.09)	(0.34)	(0.44)	3.49	
E Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾													
Commencement of operations October 04, 2011													
Sept. 30, 2023	11.05	-	(0.12)	0.02	0.03	(0.07)	-	-	-	-	-	10.97	
Mar. 31, 2023	12.07	0.27	(0.25)	-	(0.67)	(0.65)	-	(0.23)	(0.11)	(0.04)	(0.38)	11.05	
Mar. 31, 2022	11.68	0.19	(0.27)	1.15	0.01	1.08	-	(0.18)	(0.46)	-	(0.64)	12.07	
Mar. 31, 2021	9.48	0.24	(0.23)	0.09	2.38	2.48	-	(0.21)	(0.05)	-	(0.26)	11.68	
Mar. 31, 2020	10.38	0.36	(0.23)	(0.75)	0.22	(0.40)	-	(0.07)	(0.19)	-	(0.26)	9.48	
Mar. 31, 2019	11.45	0.18	(0.25)	0.27	(1.01)	(0.81)	-	(0.04)	(0.25)	-	(0.29)	10.38	
EF Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾													
Commencement of operations August 04, 2015													
Sept. 30, 2023	9.46	-	(0.05)	0.02	0.02	(0.01)	-	-	-	-	-	9.44	
Mar. 31, 2023	10.22	0.22	(0.10)	-	(0.59)	(0.47)	-	(0.20)	(0.09)	(0.03)	(0.32)	9.46	
Mar. 31, 2022	9.77	0.17	(0.11)	1.00	(0.07)	0.99	-	(0.15)	(0.39)	-	(0.54)	10.22	
Mar. 31, 2021	7.85	0.22	(0.10)	0.09	1.95	2.16	-	(0.17)	(0.04)	-	(0.21)	9.77	
Mar. 31, 2020	8.51	0.31	(0.10)	(0.64)	0.27	(0.16)	-	(0.06)	(0.16)	-	(0.22)	7.85	
Mar. 31, 2019	9.29	0.12	(0.11)	0.21	(1.01)	(0.79)	-	(0.03)	(0.20)	-	(0.23)	8.51	

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$)*

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Net assets at the end of the period/year shown				
	Net assets at the beginning of period/year	Realized gains (losses) for the period/year			Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From capital gains								
		Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Unrealized gains (losses) for the period/year			From dividends	Return of capital							
EFT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations August 04, 2015															
Sept. 30, 2023	6.36	-	(0.03)	0.01	0.01	(0.01)	-	(0.10)	(0.04)	(0.02)	(0.16)				
Mar. 31, 2023	7.27	0.16	(0.07)	-	(0.41)	(0.32)	-	(0.36)	(0.17)	(0.06)	(0.59)				
Mar. 31, 2022	7.30	0.12	(0.08)	0.73	(0.05)	0.72	-	(0.11)	(0.28)	(0.37)	(0.76)				
Mar. 31, 2021	6.16	0.17	(0.07)	0.07	1.48	1.65	-	(0.13)	(0.03)	(0.35)	(0.51)				
Mar. 31, 2020	7.02	0.25	(0.08)	(0.51)	-	(0.34)	-	(0.04)	(0.13)	(0.34)	(0.51)				
Mar. 31, 2019	8.09	0.13	(0.09)	0.19	(0.70)	(0.47)	-	(0.03)	(0.17)	(0.41)	(0.61)				
EFT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations August 04, 2015															
Sept. 30, 2023	4.95	-	(0.03)	0.01	0.01	(0.01)	-	(0.12)	(0.06)	(0.02)	(0.20)				
Mar. 31, 2023	5.87	0.13	(0.06)	-	(0.31)	(0.24)	-	(0.40)	(0.18)	(0.07)	(0.65)				
Mar. 31, 2022	6.07	0.10	(0.07)	0.60	(0.05)	0.58	-	(0.09)	(0.23)	(0.48)	(0.80)				
Mar. 31, 2021	5.29	0.07	(0.06)	(0.03)	1.75	1.73	-	(0.11)	(0.02)	(0.49)	(0.62)				
Mar. 31, 2020	6.22	0.22	(0.07)	(0.45)	(0.02)	(0.32)	-	(0.04)	(0.11)	(0.49)	(0.64)				
Mar. 31, 2019	7.43	0.12	(0.08)	0.17	(0.63)	(0.42)	-	(0.02)	(0.15)	(0.61)	(0.78)				
ET5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations October 04, 2011															
Sept. 30, 2023	6.14	-	(0.07)	0.01	0.02	(0.04)	-	(0.09)	(0.04)	(0.02)	(0.15)				
Mar. 31, 2023	7.10	0.19	(0.14)	-	(0.64)	(0.59)	-	(0.36)	(0.16)	(0.06)	(0.58)				
Mar. 31, 2022	7.20	0.12	(0.16)	0.71	(0.04)	0.63	-	(0.10)	(0.27)	(0.36)	(0.73)				
Mar. 31, 2021	6.15	0.15	(0.15)	0.05	1.62	1.67	-	(0.13)	(0.03)	(0.35)	(0.51)				
Mar. 31, 2020	7.08	0.25	(0.15)	(0.51)	0.07	(0.34)	-	(0.04)	(0.13)	(0.35)	(0.52)				
Mar. 31, 2019	8.25	0.11	(0.17)	0.18	(0.76)	(0.64)	-	(0.03)	(0.17)	(0.42)	(0.62)				
ET8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations October 04, 2011															
Sept. 30, 2023	4.21	-	(0.05)	0.01	0.01	(0.03)	-	(0.10)	(0.05)	(0.02)	(0.17)				
Mar. 31, 2023	5.05	0.11	(0.10)	-	(0.28)	(0.27)	-	(0.34)	(0.16)	(0.06)	(0.56)				
Mar. 31, 2022	5.29	0.09	(0.12)	0.51	(0.03)	0.45	-	(0.07)	(0.19)	(0.43)	(0.69)				
Mar. 31, 2021	4.67	0.12	(0.11)	0.05	1.13	1.19	-	(0.09)	(0.02)	(0.43)	(0.54)				
Mar. 31, 2020	5.54	0.21	(0.12)	(0.42)	0.25	(0.08)	-	(0.03)	(0.10)	(0.43)	(0.56)				
Mar. 31, 2019	6.69	0.07	(0.14)	0.11	(0.64)	(0.60)	-	(0.02)	(0.14)	(0.55)	(0.71)				
F Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations July 31, 2006															
Sept. 30, 2023	12.70	-	(0.09)	0.02	0.03	(0.04)	-	-	-	-	-				
Mar. 31, 2023	13.76	0.32	(0.17)	(0.01)	(0.57)	(0.43)	-	(0.26)	(0.12)	(0.05)	(0.43)				
Mar. 31, 2022	13.19	0.23	(0.18)	1.34	(0.10)	1.29	-	(0.20)	(0.52)	-	(0.72)				
Mar. 31, 2021	10.62	0.31	(0.16)	0.12	2.68	2.95	-	(0.24)	(0.05)	-	(0.29)				
Mar. 31, 2020	11.54	0.53	(0.16)	(0.97)	(0.16)	(0.76)	-	(0.08)	(0.21)	-	(0.29)				
Mar. 31, 2019	12.62	0.18	(0.17)	0.30	(1.11)	(0.80)	-	(0.04)	(0.28)	-	(0.32)				
FT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾															
Commencement of operations September 28, 2007															
Sept. 30, 2023	5.33	-	(0.04)	0.01	0.01	(0.02)	-	(0.08)	(0.04)	(0.01)	(0.13)				
Mar. 31, 2023	6.11	0.14	(0.07)	-	(0.33)	(0.26)	-	(0.30)	(0.14)	(0.05)	(0.49)				
Mar. 31, 2022	6.15	0.09	(0.08)	0.56	(0.07)	0.50	-	(0.09)	(0.27)	(0.27)	(0.63)				
Mar. 31, 2021	5.21	0.14	(0.08)	0.05	1.26	1.37	-	(0.11)	(0.02)	(0.30)	(0.43)				
Mar. 31, 2020	5.95	0.23	(0.08)	(0.45)	(0.04)	(0.34)	-	(0.04)	(0.11)	(0.29)	(0.44)				
Mar. 31, 2019	6.88	0.11	(0.09)	0.16	(0.58)	(0.40)	-	(0.02)	(0.15)	(0.35)	(0.52)				

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$)*

Net assets at the beginning of period/year	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Net assets at the end of the period/year shown	
	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
FT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2023	3.23	-	(0.02)	0.01	-	(0.01)	-	(0.08)	(0.04)	(0.01)	(0.13)	3.09
Mar. 31, 2023	3.84	0.06	(0.05)	-	(0.25)	(0.24)	-	(0.26)	(0.12)	(0.05)	(0.43)	3.23
Mar. 31, 2022	3.98	0.06	(0.05)	0.34	0.03	0.38	-	(0.06)	(0.16)	(0.31)	(0.53)	3.84
Mar. 31, 2021	3.48	0.08	(0.05)	0.03	0.87	0.93	-	(0.07)	(0.02)	(0.32)	(0.41)	3.98
Mar. 31, 2020	4.10	0.17	(0.06)	(0.31)	(0.13)	(0.33)	-	(0.02)	(0.07)	(0.32)	(0.41)	3.48
Mar. 31, 2019	4.91	0.08	(0.06)	0.12	(0.48)	(0.34)	-	(0.01)	(0.10)	(0.40)	(0.51)	4.10
I Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations February 09, 2007												
Sept. 30, 2023	14.87	-	-	0.02	0.05	0.07	-	-	-	-	-	14.93
Mar. 31, 2023	15.89	0.30	-	0.04	(1.94)	(1.60)	-	(0.31)	(0.14)	(0.06)	(0.51)	14.87
Mar. 31, 2022	15.04	0.26	-	1.48	(0.06)	1.68	-	(0.23)	(0.60)	-	(0.83)	15.89
Mar. 31, 2021	11.94	0.32	-	0.12	3.02	3.46	-	(0.27)	(0.06)	-	(0.33)	15.04
Mar. 31, 2020	12.80	0.48	-	(0.97)	(0.14)	(0.63)	-	(0.08)	(0.24)	-	(0.32)	11.94
Mar. 31, 2019	13.82	0.22	(0.01)	0.35	(1.27)	(0.71)	-	(0.05)	(0.30)	-	(0.35)	12.80
IT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations February 22, 2008												
Sept. 30, 2023	6.55	-	-	0.01	0.02	0.03	-	(0.10)	(0.04)	(0.02)	(0.16)	6.41
Mar. 31, 2023	7.41	0.16	-	-	(0.41)	(0.25)	-	(0.37)	(0.17)	(0.07)	(0.61)	6.55
Mar. 31, 2022	7.35	0.13	-	0.74	(0.05)	0.82	-	(0.11)	(0.28)	(0.37)	(0.76)	7.41
Mar. 31, 2021	6.14	0.16	-	0.07	1.49	1.72	-	(0.13)	(0.03)	(0.35)	(0.51)	7.35
Mar. 31, 2020	6.92	0.21	-	(0.49)	0.29	0.01	-	(0.04)	(0.13)	(0.34)	(0.51)	6.14
Mar. 31, 2019	7.89	0.12	(0.01)	0.14	(0.51)	(0.26)	-	(0.03)	(0.17)	(0.40)	(0.60)	6.92
IT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2023	3.90	-	-	0.01	-	0.01	-	(0.10)	(0.04)	(0.02)	(0.16)	3.76
Mar. 31, 2023	4.57	0.10	-	-	(0.24)	(0.14)	-	(0.31)	(0.14)	(0.06)	(0.51)	3.90
Mar. 31, 2022	4.67	0.08	-	0.46	(0.04)	0.50	-	(0.07)	(0.18)	(0.37)	(0.62)	4.57
Mar. 31, 2021	4.03	0.27	-	0.05	0.62	0.94	-	(0.08)	(0.02)	(0.37)	(0.47)	4.67
Mar. 31, 2020	4.73	0.18	-	(0.34)	0.24	0.08	-	(0.03)	(0.09)	(0.37)	(0.49)	4.03
Mar. 31, 2019	5.58	0.09	-	0.13	(0.48)	(0.26)	-	(0.02)	(0.12)	(0.45)	(0.59)	4.73
O Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2023	14.00	-	(0.01)	0.02	0.06	0.07	-	-	-	-	-	14.04
Mar. 31, 2023	14.98	0.33	(0.02)	-	(0.88)	(0.57)	-	(0.29)	(0.14)	(0.05)	(0.48)	14.00
Mar. 31, 2022	14.20	0.25	(0.02)	1.45	(0.07)	1.61	-	(0.22)	(0.57)	-	(0.79)	14.98
Mar. 31, 2021	11.29	0.29	(0.02)	0.11	2.86	3.24	-	(0.25)	(0.05)	-	(0.30)	14.20
Mar. 31, 2020	12.12	0.42	(0.03)	(0.87)	0.10	(0.38)	-	(0.08)	(0.23)	-	(0.31)	11.29
Mar. 31, 2019	13.10	0.21	(0.03)	0.32	(1.21)	(0.71)	-	(0.04)	(0.29)	-	(0.33)	12.12
OT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2023	7.83	-	(0.01)	0.01	0.03	0.03	-	(0.12)	(0.06)	(0.02)	(0.20)	7.66
Mar. 31, 2023	8.86	0.19	(0.01)	-	(0.50)	(0.32)	-	(0.44)	(0.20)	(0.08)	(0.72)	7.83
Mar. 31, 2022	8.81	0.15	(0.01)	0.88	(0.06)	0.96	-	(0.13)	(0.34)	(0.44)	(0.91)	8.86
Mar. 31, 2021	7.37	0.20	(0.01)	0.08	1.79	2.06	-	(0.16)	(0.03)	(0.42)	(0.61)	8.81
Mar. 31, 2020	8.32	0.27	(0.02)	(0.59)	0.02	(0.32)	-	(0.05)	(0.15)	(0.41)	(0.61)	7.37
Mar. 31, 2019	9.50	0.12	(0.02)	0.19	(0.78)	(0.49)	-	(0.03)	(0.20)	(0.48)	(0.71)	8.32

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) *	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Net assets at the end of the period/year shown	
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
OT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2023	5.44	-	-	0.01	0.01	0.02	-	(0.14)	(0.06)	(0.02)	(0.22)	5.24
Mar. 31, 2023	6.39	0.13	(0.01)	-	(0.41)	(0.29)	-	(0.43)	(0.20)	(0.08)	(0.71)	5.44
Mar. 31, 2022	6.54	0.11	(0.01)	0.65	(0.04)	0.71	-	(0.09)	(0.24)	(0.53)	(0.86)	6.39
Mar. 31, 2021	5.65	0.16	(0.01)	0.05	1.37	1.57	-	(0.12)	(0.03)	(0.52)	(0.67)	6.54
Mar. 31, 2020	6.57	0.19	(0.01)	(0.43)	0.14	(0.11)	-	(0.04)	(0.12)	(0.51)	(0.67)	5.65
Mar. 31, 2019	7.77	0.11	(0.02)	0.16	(0.68)	(0.43)	-	(0.02)	(0.16)	(0.63)	(0.81)	6.57
P Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2023	10.20	-	(0.01)	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	10.23
Mar. 31, 2023	10.93	0.25	(0.02)	-	(0.55)	(0.32)	-	(0.21)	(0.10)	(0.04)	(0.35)	10.20
Mar. 31, 2022	10.36	0.09	(0.02)	0.68	0.63	1.38	-	(0.16)	(0.42)	-	(0.58)	10.93
Mar. 31, 2021	8.24	0.23	(0.02)	0.09	2.06	2.36	-	(0.18)	(0.04)	-	(0.22)	10.36
Mar. 31, 2020	8.86	0.33	(0.02)	(0.67)	0.10	(0.26)	-	(0.06)	(0.17)	-	(0.23)	8.24
Mar. 31, 2019	9.58	0.13	(0.03)	0.20	(0.88)	(0.58)	-	(0.03)	(0.21)	-	(0.24)	8.86
PP Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations April 08, 2022												
Sept. 30, 2023	9.38	-	(0.01)	0.02	0.02	0.03	-	-	-	-	-	9.41
Mar. 31, 2023	10.00	0.21	(0.02)	-	(0.57)	(0.38)	-	(0.20)	(0.09)	(0.03)	(0.32)	9.38
PT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2023	7.50	-	(0.01)	0.01	0.02	0.02	-	(0.12)	(0.05)	(0.02)	(0.19)	7.34
Mar. 31, 2023	8.51	0.19	(0.02)	-	(0.45)	(0.28)	-	(0.42)	(0.20)	(0.08)	(0.70)	7.50
Mar. 31, 2022	8.46	0.15	(0.02)	0.85	(0.07)	0.91	-	(0.12)	(0.33)	(0.42)	(0.87)	8.51
Mar. 31, 2021	7.09	0.10	(0.02)	(0.03)	2.97	3.02	-	(0.15)	(0.03)	(0.41)	(0.59)	8.46
Mar. 31, 2020	8.01	0.29	(0.02)	(0.59)	(0.03)	(0.35)	-	(0.05)	(0.15)	(0.39)	(0.59)	7.09
Mar. 31, 2019	9.15	0.15	(0.03)	0.22	(0.79)	(0.45)	-	(0.03)	(0.19)	(0.47)	(0.69)	8.01
PT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2023	6.20	-	(0.01)	0.01	0.01	0.01	-	(0.15)	(0.07)	(0.03)	(0.25)	5.97
Mar. 31, 2023	7.28	0.16	(0.02)	-	(0.38)	(0.24)	-	(0.49)	(0.23)	(0.09)	(0.81)	6.20
Mar. 31, 2022	7.47	0.13	(0.01)	0.74	(0.06)	0.80	-	(0.11)	(0.29)	(0.59)	(0.99)	7.28
Mar. 31, 2021	6.46	0.09	(0.02)	(0.02)	2.67	2.72	-	(0.13)	(0.03)	(0.59)	(0.75)	7.47
Mar. 31, 2020	7.52	0.27	(0.02)	(0.54)	(0.03)	(0.32)	-	(0.05)	(0.13)	(0.59)	(0.77)	6.46
Mar. 31, 2019	8.89	0.15	(0.03)	0.21	(0.76)	(0.43)	-	(0.03)	(0.19)	(0.72)	(0.94)	7.52
Y Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations April 08, 2022												
Sept. 30, 2023	9.29	-	(0.05)	0.02	0.03	-	-	-	-	-	-	9.27
Mar. 31, 2023	10.00	0.22	(0.11)	-	(0.62)	(0.51)	-	(0.20)	(0.09)	(0.03)	(0.32)	9.29

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$)	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Net assets at the end of the period/year shown	
	Net assets at the beginning of period/year	Realized gains (losses) for the period/year			Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends		
		Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Unrealized gains (losses) for the period/year								
Z Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Commencement of operations April 08, 2022												
Sept. 30, 2023	9.20	-	(0.10)	0.01	0.03	(0.06)	-	-	-	-	9.13	
Mar. 31, 2023	10.00	0.21	(0.20)	-	(0.61)	(0.60)	-	(0.19)	(0.09)	(0.03)	(0.31) 9.20	

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Net assets per share and dividends per share are based on the actual number of shares outstanding for the relevant Series/Class at the relevant time. The increase (decrease) in net assets from operations per share is based on the weighted average number of shares outstanding for the relevant Series/Class over the fiscal period/year.

(3) Dividends are automatically reinvested in additional shares of the Fund.

(4) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2023 and March 31.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
A Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations July 28, 2006								
Sept. 30, 2023	31,678	2,982	2.19	0.24	2.43	10.87	-	1.52
Mar. 31, 2023	34,315	3,204	2.20	0.24	2.44	10.91	-	37.96
Mar. 31, 2022	41,183	3,511	2.20	0.24	2.44	10.88	-	16.01
Mar. 31, 2021	39,808	3,501	2.20	0.24	2.44	10.88	-	6.35
Mar. 31, 2020	37,324	4,034	2.20	0.24	2.44	10.81	-	107.89
Mar. 31, 2019	28,772	2,829	2.20	0.23	2.43	10.68	0.21	17.06
AT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2023	1,354	323	2.19	0.24	2.43	11.07	-	1.52
Mar. 31, 2023	1,419	328	2.20	0.26	2.46	11.59	-	37.96
Mar. 31, 2022	1,799	358	2.20	0.25	2.45	11.34	-	16.01
Mar. 31, 2021	1,999	391	2.20	0.26	2.46	11.66	-	6.35
Mar. 31, 2020	2,150	491	2.20	0.25	2.45	11.15	-	107.89
Mar. 31, 2019	2,046	405	2.20	0.24	2.44	10.81	0.21	17.06
AT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2023	2,045	818	2.20	0.20	2.40	9.08	-	1.52
Mar. 31, 2023	2,247	856	2.20	0.22	2.42	10.08	-	37.96
Mar. 31, 2022	3,055	968	2.20	0.20	2.40	8.90	-	16.01
Mar. 31, 2021	3,259	985	2.20	0.19	2.39	8.82	-	6.35
Mar. 31, 2020	3,426	1,171	2.20	0.21	2.41	9.79	-	107.89
Mar. 31, 2019	2,637	757	2.20	0.21	2.41	9.41	0.21	17.06
E Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	3,365	307	1.99	0.21	2.20	10.34	-	1.52
Mar. 31, 2023	3,660	331	2.00	0.20	2.20	10.08	-	37.96
Mar. 31, 2022	3,971	329	2.00	0.19	2.19	9.54	-	16.01
Mar. 31, 2021	4,686	401	2.00	0.17	2.17	8.39	-	6.35
Mar. 31, 2020	4,626	488	2.00	0.16	2.16	8.10	-	107.89
Mar. 31, 2019	8,045	775	2.00	0.17	2.17	8.25	0.21	17.06
EF Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2023	817	87	1.00	0.09	1.09	8.99	-	1.52
Mar. 31, 2023	823	87	1.00	0.10	1.10	9.29	-	37.96
Mar. 31, 2022	956	94	1.00	0.09	1.09	9.45	-	16.01
Mar. 31, 2021	815	83	1.00	0.12	1.12	11.90	-	6.35
Mar. 31, 2020	687	88	1.00	0.13	1.13	12.83	-	107.89
Mar. 31, 2019	722	85	1.00	0.13	1.13	13.12	0.21	17.06

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/ year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
EFT5 Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2023	14	2	1.00	0.06	1.06	5.67	-	1.52
Mar. 31, 2023	14	2	1.00	0.06	1.06	5.62	-	37.96
Mar. 31, 2022	16	2	1.00	0.05	1.05	5.58	-	16.01
Mar. 31, 2021	16	2	1.00	0.06	1.06	5.14	-	6.35
Mar. 31, 2020	13	2	1.00	0.05	1.05	5.00	-	107.89
Mar. 31, 2019	15	2	1.00	0.11	1.11	11.03	0.21	17.06
EFT8 Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2023	1	-	1.00	0.13	1.13	13.00	-	1.52
Mar. 31, 2023	1	-	1.00	0.13	1.13	13.00	-	37.96
Mar. 31, 2022	1	-	1.00	0.13	1.13	13.00	-	16.01
Mar. 31, 2021	1	-	1.00	0.13	1.13	13.00	-	6.35
Mar. 31, 2020	10	2	1.00	0.14	1.14	13.00	-	107.89
Mar. 31, 2019	10	2	0.99	0.14	1.13	13.00	0.21	17.06
ET5 Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	37	6	2.00	0.20	2.20	10.17	-	1.52
Mar. 31, 2023	38	6	2.00	0.15	2.15	7.74	-	37.96
Mar. 31, 2022	216	30	2.00	0.14	2.14	6.95	-	16.01
Mar. 31, 2021	208	29	2.00	0.12	2.12	6.26	-	6.35
Mar. 31, 2020	295	48	2.00	0.12	2.12	6.09	-	107.89
Mar. 31, 2019	485	68	2.00	0.14	2.14	6.86	0.21	17.06
ET8 Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	76	19	2.00	0.22	2.22	11.06	-	1.52
Mar. 31, 2023	79	19	2.00	0.22	2.22	11.05	-	37.96
Mar. 31, 2022	92	18	2.00	0.22	2.22	11.05	-	16.01
Mar. 31, 2021	91	17	2.00	0.19	2.19	9.62	-	6.35
Mar. 31, 2020	89	19	2.00	0.18	2.18	9.16	-	107.89
Mar. 31, 2019	198	36	2.00	0.18	2.18	9.08	0.21	17.06
F Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations July 31, 2006								
Sept. 30, 2023	8,961	707	1.20	0.14	1.34	12.08	-	1.52
Mar. 31, 2023	8,892	700	1.20	0.15	1.35	12.26	-	37.96
Mar. 31, 2022	5,998	436	1.20	0.15	1.35	12.18	-	16.01
Mar. 31, 2021	5,222	396	1.20	0.14	1.34	11.90	-	6.35
Mar. 31, 2020	4,197	395	1.20	0.14	1.34	11.54	-	107.89
Mar. 31, 2019	2,353	204	1.20	0.13	1.33	11.17	0.21	17.06
FT5 Shares <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2023	419	81	1.20	0.15	1.35	12.80	-	1.52
Mar. 31, 2023	399	75	1.20	0.15	1.35	12.65	-	37.96
Mar. 31, 2022	437	72	1.20	0.15	1.35	12.18	-	16.01
Mar. 31, 2021	283	46	1.20	0.15	1.35	12.85	-	6.35
Mar. 31, 2020	261	50	1.20	0.16	1.36	12.98	-	107.89
Mar. 31, 2019	430	72	1.20	0.16	1.36	12.92	0.21	17.06

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
FT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2023	314	101	1.20	0.15	1.35	12.50	-	1.52
Mar. 31, 2023	339	105	1.20	0.14	1.34	12.10	-	37.96
Mar. 31, 2022	279	73	1.20	0.13	1.33	10.58	-	16.01
Mar. 31, 2021	274	69	1.20	0.14	1.34	11.39	-	6.35
Mar. 31, 2020	294	84	1.20	0.15	1.35	12.47	-	107.89
Mar. 31, 2019	152	37	1.20	0.16	1.36	12.98	0.21	17.06
I Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations February 09, 2007								
Sept. 30, 2023	2,646	177	-	-	-	-	-	1.52
Mar. 31, 2023	2,762	186	-	-	-	-	-	37.96
Mar. 31, 2022	6,337	399	-	-	-	-	-	16.01
Mar. 31, 2021	5,871	390	-	-	-	-	-	6.35
Mar. 31, 2020	5,589	468	-	-	-	-	-	107.89
Mar. 31, 2019	2,592	203	-	-	-	-	0.21	17.06
IT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations February 22, 2008								
Sept. 30, 2023	175	27	-	-	-	-	-	1.52
Mar. 31, 2023	180	27	-	-	-	-	-	37.96
Mar. 31, 2022	205	28	-	-	-	-	-	16.01
Mar. 31, 2021	205	28	-	-	-	-	-	6.35
Mar. 31, 2020	172	28	-	-	-	-	-	107.89
Mar. 31, 2019	637	92	-	-	-	-	0.21	17.06
IT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2023	1	-	-	-	-	-	-	1.52
Mar. 31, 2023	1	-	-	-	-	-	-	37.96
Mar. 31, 2022	1	-	-	-	-	-	-	16.01
Mar. 31, 2021	1	-	-	-	-	-	-	6.35
Mar. 31, 2020	1	-	-	-	-	-	-	107.89
Mar. 31, 2019	362	76	-	-	-	-	0.21	17.06
O Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	7,623	543	0.15	0.01	0.16	9.30	-	1.52
Mar. 31, 2023	8,351	597	0.15	0.01	0.16	9.26	-	37.96
Mar. 31, 2022	9,706	648	0.15	0.01	0.16	9.18	-	16.01
Mar. 31, 2021	9,924	699	0.15	0.01	0.16	8.98	-	6.35
Mar. 31, 2020	10,323	914	0.15	0.01	0.16	8.93	-	107.89
Mar. 31, 2019	14,937	1,232	0.15	0.01	0.16	8.64	0.21	17.06
OT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	277	36	0.15	0.01	0.16	5.52	-	1.52
Mar. 31, 2023	284	36	0.15	0.01	0.16	5.53	-	37.96
Mar. 31, 2022	331	37	0.15	0.01	0.16	5.53	-	16.01
Mar. 31, 2021	316	36	0.15	0.01	0.16	5.53	-	6.35
Mar. 31, 2020	261	35	0.15	0.01	0.16	5.49	-	107.89
Mar. 31, 2019	337	41	0.15	0.01	0.16	6.23	0.21	17.06

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/ year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
OT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2023	200	38	0.15	0.01	0.16	5.04	-	1.52
Mar. 31, 2023	229	42	0.15	0.01	0.16	5.03	-	37.96
Mar. 31, 2022	330	52	0.15	0.01	0.16	5.02	-	16.01
Mar. 31, 2021	340	52	0.15	0.01	0.16	5.01	-	6.35
Mar. 31, 2020	360	64	0.15	0.01	0.16	7.89	-	107.89
Mar. 31, 2019	751	114	0.15	0.01	0.16	8.14	0.21	17.06
P Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2023	56	5	0.20	0.02	0.22	10.89	-	1.52
Mar. 31, 2023	53	5	0.20	0.02	0.22	10.70	-	37.96
Mar. 31, 2022	49	4	0.20	0.01	0.21	7.68	-	16.01
Mar. 31, 2021	137	13	0.20	0.01	0.21	6.86	-	6.35
Mar. 31, 2020	119	14	0.20	0.01	0.21	6.49	-	107.89
Mar. 31, 2019	141	16	0.20	0.01	0.21	7.26	0.21	17.06
PP Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations April 08, 2022								
Sept. 30, 2023	370	39	0.15	0.01	0.16	9.64	-	1.52
Mar. 31, 2023	501	53	0.15	0.01	0.16	12.17	-	37.96
PT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2023	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	1.52
Mar. 31, 2023	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	37.96
Mar. 31, 2022	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	16.01
Mar. 31, 2021	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	6.35
Mar. 31, 2020	9	1	0.20	0.03	0.23	13.00	-	107.89
Mar. 31, 2019	9	1	0.20	0.03	0.23	13.00	0.21	17.06
PT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2023	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	1.52
Mar. 31, 2023	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	37.96
Mar. 31, 2022	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	16.01
Mar. 31, 2021	1	-	0.20	0.03	0.23	13.00	-	6.35
Mar. 31, 2020	9	1	0.20	0.03	0.23	13.00	-	107.89
Mar. 31, 2019	9	1	0.20	0.03	0.23	13.00	0.21	17.06
Y Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations April 08, 2022								
Sept. 30, 2023	12,982	1,400	1.03	0.12	1.15	11.86	-	1.52
Mar. 31, 2023	15,182	1,634	1.03	0.12	1.15	12.72	-	37.96

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data

Z Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	Total net assets \$000's	Number of shares 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
Commencement of operations April 08, 2022								
Sept. 30, 2023								
	24,907	2,728	2.00	0.21	2.21	10.67	-	1.52
Mar. 31, 2023								
	27,842	3,027	2.00	0.21	2.21	12.43	-	37.96

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Management expense ratio is calculated based on expenses charged to the Fund (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of daily average net assets for the period/year, including the Fund's proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The Effective HST tax rate is calculated using the attribution percentage for each province based on shareholder residency and can be different from 13%.

(3) The trading expense ratio represents total commissions and other portfolio transaction costs expressed as an annualized percentage of daily average net assets during the period/year, including the Fund's proportionate share of such expenses of any underlying fund(s), if applicable.

(4) The Fund's portfolio turnover rate indicates how actively the Fund's portfolio advisor manages its portfolio investments. A portfolio turnover rate of 100% is equivalent to the Fund buying and selling all of the securities in its portfolio once in the course of the fiscal period/year. The higher a Fund's portfolio turnover rate in a period/year, the greater the trading costs payable by the Fund in the period/year, and the greater the chance of an investor receiving taxable capital gains in the period/year. There is not necessarily a relationship between a higher turnover rate and the performance of a Fund. Portfolio turnover rate is calculated by dividing the lesser of the cost of purchases and the proceeds of sales of portfolio securities for the period/year, and excluding cash and short-term investments maturing in less than one year, and before assets acquired from a merger, if applicable, by the average of the monthly fair value of investments during the period/year.

(5) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2023 and March 31.

CI Canadian Balanced Corporate Class


Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

PAST PERFORMANCE

This section describes how the Fund has performed in the past. Remember, past returns do not indicate how the Fund will perform in the future. The information shown assumes that dividends made by the Fund in the period(s)/year(s) shown were reinvested in additional shares of the Fund or relevant Series/Classes of the Fund, as applicable. In addition, the information does not take into account sales, redemption, distribution or other optional charges that would have reduced returns or performance.













Year-by-Year Returns

The following chart/charts shows/show the Fund's semi-annual and annual performance for each of the period(s)/year(s) shown and illustrates/illustrate how the Fund's performance has changed from period/year to period/year. In percentage terms, the chart/charts shows/show how much an investment made on the first day of each financial period/year would have grown or decreased by the last day of each financial period/year, except where noted.



CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023



1 2016 return is for the period from August 04, 2015 to March 31, 2016.

2 2018 return is for the period from May 01, 2017 to March 31, 2018.

3 2023 return is for the period from April 08, 2022 to March 31, 2023.

CI Canadian Balanced Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2023

SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2023

Category*	% of Net Assets	Category*	% of Net Assets	Top 25 Holdings*	% of Net Assets
Country allocation		Sector allocation			
Canada	67.6	Financials	16.0	CI Global Financial Sector ETF (Common Units)	2.6
U.S.A.	19.2	Corporate Bonds	14.0	Manulife Financial Corp.	2.6
Exchange-Traded Fund(s)	2.6	Canadian Government Bonds	9.4	Canadian Natural Resources Ltd.	2.5
Fund(s)	2.4	Energy	9.2	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.2
U.K.	2.1	Provincial Bonds	7.6	Cenovus Energy Inc.	2.0
Other Net Assets (Liabilities)	1.8	Industrials	7.0	CI Private Markets Growth Fund (Series I Instalment)	1.8
Brazil	1.5	Consumer Discretionary	4.8	Enbridge Inc.	1.7
China	0.8	Information Technology	4.8	Suncor Energy Inc.	1.7
France	0.6	Consumer Staples	4.3	Bank of Montreal	1.6
Germany	0.6	Health Care	4.2	Bank of Nova Scotia (The)	1.6
Japan	0.6	Materials	3.6	Microsoft Corp.	1.6
Zambia	0.2	Exchange-Traded Fund(s)	2.6	Toronto-Dominion Bank (The)	1.6
Jersey	0.1	Communication Services	2.5	Wheaton Precious Metals Corp.	1.5
Cash & Cash Equivalents	0.0	Fund(s)	2.4	Advanced Micro Devices Inc.	1.3
Foreign Currency Forward Contract(s)	(0.1)	Utilities	2.0	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1.3
		Other Net Assets (Liabilities)	1.8	Alimentation Couche-Tard Inc.	1.2
		Real Estate	1.6	Province of Ontario, 3.65%, June 02, 2033	1.1
		Municipal Bonds	1.1	Government of Canada, 2.5%, December 01, 2032	1.0
		Asset-Backed Securities	1.0	US Foods Holding Corp.	1.0
		Foreign Government Bonds	0.2	UnitedHealth Group Inc.	1.0
		Cash & Cash Equivalents	0.0	WSP Global Inc.	1.0
		Foreign Currency Forward Contract(s)	(0.1)	Alphabet Inc., Class A	0.9
				Amazon.com Inc.	0.9
				TELUS Corp.	0.9
				Teck Resources Ltd., Class B	0.9
				Total Net Assets (in \$000's)	\$98,320

*These are holdings and the breakdown of the underlying fund.

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions and updates will be available on a quarterly basis.

A NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This report may contain forward-looking statements about the Fund, its future performance, strategies or prospects, and possible future Fund action. The words "may," "could," "should," "would," "suspect," "outlook," "believe," "plan," "anticipate," "estimate," "expect," "intend," "forecast," "objective," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both about the Fund and general economic factors, so it is possible that predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. We caution you not to place undue reliance on these statements as a number of important factors could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement made by the Fund. These factors include, but are not limited to, general economic, political and market factors in Canada, the United States and internationally, interest and foreign exchange rates, global equity and capital markets, business competition, technological changes, changes in laws and regulations, judicial or regulatory judgments, legal proceedings and catastrophic events.

The above list of important factors that may affect future results is not exhaustive. Before making any investment decisions, we encourage you to consider these and other factors carefully. All opinions contained in forward-looking statements are subject to change without notice and are provided in good faith but without legal responsibility.